



HENA NA ƆWO HOKWAN?

Ɔwɔn a wonni sika pii a wɔyɛ:

- Apimfoɔ ne mbɔfra/nkokoaa;
- Mbɔfra a ɔmo edi mfie 1-18;
- Awɔfoɔ ne ahwefoɔ ɛma mbɔfra; anaa
- Mpanyinfoɔ a ɔmo edi mfie 19-64, a ɔmo ɛmfaa yefunu na ɔmo entumi nya Medicare.

NY State of Health di Ɔman mmara ahorow so, na ɛnyɛ nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeas, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ wɔakye no pɛn, nipaduum yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho.ne/anaa yɛ a wɔyɛ bi tua ka.

Medicaid a Wɔabɔ no Mua

DEEN NA ƐHWɛ SO?

- Ayaresabea ayarefoɔ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie ahorow
- Ye hwehwɛ mbɔfra a ɔmo ndii bro mfie aduonu baako(21) so mogya mu na ye sa ɔmo yareɛ wɔ Child/Teen Health Program (bɔfra/Mmabun Ayaresa Nhyehyɛ).
- Nduro, akadeɛ, ayaresa ho neema na neema bi te sɛ wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne nipadua mu mfonintwa dwumadie
- Banɔ mu ayaresa ne ɛse ho banɔ ne ayaresa a adɔkotafoɔ no de ma.
- Ayaresa ɛwɔ ayaresa fie
- Ayarehwɛ ɛnam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinhwɛ
- Ayarehwɛ wɔ adwenmu nsem ayaresabea (ɛma nipa edi mfie 21 anaa 65 ne ɔmo a ɛbro saa), adwen mu apuomudin akadeɛ, ɛna neema ɛma ɔmo a ɔmo adwen mu ka ɔmo.
- Awɔ mu kyekyɛmu nhyehyɛyɛ
- Akwantuo de kɔ ayaresa nhyiayɛ, a amansan lɔri ka ho.
- Lɔri a sɛ wo pɛ ntɛm a akɔ ayaresabea ho a ɛde wo bɛ kɔ
- Neema a ɛbɛ ma wo egyptai tawanom te sɛ gum ne patches

Nhyehyɛyɛ no bi wo ho a, entumi ɛnka ho ɛnam wo mfe a wadi, anaa wo sikasɛm, anaa wo abusuasɛm anaa wo tenabea nsem. Nhyehyɛyɛ no bi betumi awɔ sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gye sɛ sika kakraa bi ɛma nduro tɔ ho dwumadie.

FRE YɛN Wɔ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

Maye den ahu se me sikasem ma me kwan wo Medicaid ase?

Neɛ y'atwero wo aseɛ ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne senea wo nsa betumi aka Medicaid*
Wo sikasem begyina abusuafoo dodoo a omo te wo nkyen wo fie.

2019 Afi mu Sikasem				
Nipa dodoo a ewo fie ho	Ɔwofo/Ɔhwɛfo <i>anaa</i> Awarefo a Wonni Ba <i>anaa</i> Mma a wɔadi fi mfe 19 kosi 20 a wɔnnte wɔn awofo nkyen	Mma Mfe 1 kosi 18	Mpanyinfoo a omo edi mfe 19 & 20 a omo ne wɔn awofo na ete	Apemfo, Nkokoaa a wonnii afe 1, <i>anaa</i> Ankoroankoro a Wɔwɔ Hokwan wo Family Planning ase
	Ɔha mu nkyemu ɔha aduɔsa awotwi(138%) ema FPL	Ɔha mu nkyemu ɔha aduɔnum anan(154%) ema FPL	155% ema FPL	223% ema FPL
1	\$17,237	\$19,235	\$19,360	\$27,853
2	\$23,336	\$26,042	\$26,211	\$37,710
3	\$29,436	\$32,849	\$33,062	\$47,566
4	\$35,535	\$39,655	\$39,913	\$57,423
5	\$41,635	\$46,462	\$46,764	\$67,280
6	\$47,735	\$53,269	\$53,615	\$77,136
7	\$53,834	\$60,076	\$60,466	\$86,993
8	\$59,934	\$66,883	\$67,317	\$96,849
9	\$66,033	\$73,689	\$74,168	\$106,706
10	\$72,133	\$80,496	\$81,019	\$116,563
Nnipa Foforo	\$6,100	\$6,807	\$6,851	\$9,857

*Egyina 2019 Federal Poverty Levels (Ohia Mpenpenso a Aban ahyehye, FPL) so. Wobetumi aye nsakrae wo Sika no mu bere a woye nsakrae wo FPL no mu no.

Medicaid no boɔ ye sen?

Bosome Sikatua: Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

Ɛka no Kyɛ: Eto da a, wo ebe hia seɛ wo tua sika kakraa wo Medicaid dwumadie no mu, nanso eto da a, wontua hwee Sika dodoo a wo betumi aseɛ wo Medicaid no ase wo afi baako mu no beye te seɛ dollar \$200.

Se wo pe nsembisa a amanfoo taa bisa ne Moaye a efa Medicaid ho a, ko: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/